



# HORIZONT 2020

## Radni program 2016-2017

### Društveni izazov 2

**Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i  
šumarstvo, marinska, pomorska i istraživanja  
kopnenih voda i bioekonomija**



## Društveni izazovi

Teme do kojih je stalo građanima i društvu EU, pretočene u političke ciljeve (klimatske promjene, životna sredina, energija, saobraćaj, ...) koji se ne mogu ostvariti bez inovacija

Nova rješenja dolaze kroz multidisciplinarnе kolaboracije i treba da budu testirana, dokazana i skalirana

Postoji snažna politička volja predsjedavajućih EU i Evropskog parlamenta da se pronađu rješenja za društvene izazove

Europe 2020 → Unija inovacija → Horizont 2020 →  
Društveni izazovi (dvogodišnji Radni programi)



**RP 2016/2017-  
podrška istraživanjima radi pronalaženja rješenja za sljedeće  
izazove:**

- **Nahraniti 9 miliardi ljudi do 2050**, putem unapređenja uzgoja i kapaciteta prehrambenih sistema da na održivi način snabdijevaju zdravom hranom
- **Aktivirati potencijale mora i okeana**, koji pokrivaju više od 70% Zemljine površine i dom su 50% poznatih vrsta
- **Povećati potencijal održivog rasta ruralnih zona**, i njihovu sposobnost da izdrže pristiske demografskih, klimatskih i ekonomskih promjena
- **Povećati tržište bio-baziranih proizvoda**, da bi se kreirao rast od 3% godišnje u bio-baziranom hemijskom sektoru



## RP 2016/2017- ciljevi

- **Obezbijediti sigurnost hrane i ishrane putem unapređenja otporne i resursno efikasne primarne proizvodnje, kao i održive i zdrave potrošnje**
- **Demonstrirati inovativni potencijal okeana, dovodeći tehnologiju do tržišta**
- **Unaprijediti inovativnost i poslovne mogućnosti ruralnih i obalnih područja, kroz nove teritorijalne pristupe i poslovne modele**
- **Re-industrijalizovati Evropu, kroz nove bio-bazirane lance vrijednosti, obezbjeđujući održivu biomasu**

# Konkursi



## Društveni izazov 2

### Četiri konkursa u 2016-17

Održiva  
sigurnost  
hrane

Plavi rast

Ruralna  
'renesansa'

Bio-bazirane  
inovacije radi  
održivih  
proizvoda i  
usluga



# **KONKURS**

## **Održiva sigurnost hrane (SFS)**



# Održiva sigurnost hrane

## KONKURS

€431,5 miliona za:

- Poboljšanje kapaciteta proizvodnje i prehrambenih sistema da snabdijevaju dovoljnom količinom zdrave hrane, uz očuvanje prirodnih resursa
- Obezbijediti globalnu sigurnost hrane i ishrane





# Održiva sigurnost hrane: fokus



**Prirodni i resursno efikasni pristupi u središtu naučnih investiranja**



**Fokus na klimatski inteligentne agro-prehrambene lance**



**Hranljiva i zdrava hrana iz zemlje i mora na našim trpezama**



**Going global: zajedničke aktivnosti sa Afrikom i Kinom**

# Održiva sigurnost hrane - OBLASTI



# Održiva sigurnost hrane ŠIRE TEME - sažetak

## Izdržljivi, resursno efikasni lanci vrijednosti

- Abiotski stres
- Biotski stres
- Operacionalizacija koncepta izdržljivosti
- Optimizacija upotrebe kritičnih inputa
- Specifične akcije za organsku proizvodnju
- Održivo ribarstvo i akvakultura
- ERANETs/ SCAR

## Ekološki i klimatski inteligentna primarna proizvodnja

- Kruženje ugljenika i azota u agro – ekosistemima
- Specifični sistemi proizvodnje
- Usluge za ekosistem
- Socio-ekonomika, demografija i izdržljivost farmi

HORIZONT 2020  
25 tema 206 M€

7 tema 64 M€

## Konkurentna prehrambena industrija

- Izdržljivi, održivi i transparentni lanci vrijednosti
- Gubici hrane
- Resursno efikasni procesi u lancu hrane
- Pakovanje hrane; označavanje

3 tema 24 M€

## Zdrava i sigurna hrana i ishrana

- 'One Health' program sufinansiranja (zoonoze)
- Prehrambeni izbori djece; potrošači i sigurnost hrane;
- Ishrana/impulsivnost/kompulsivnost; gojaznost; zaslajivači



## Održiva sigurnost hrane – Očekivanja od projekata 2016

- Upravljanje kombinovanim abiotskim varijacijama i njihovi efekti na poljoprivredne kulture
- Saznanja o mehanizmima blagotvornih interakcija biljaka u sistemima uzgoja
- Identifikacija karakteristika kultura koje ih čine pogodnim za štedljivije metode uzgoja
- Strategije za upravljanje štetočinama na održivi način
- Mjere za povećanje dostupnosti organskog sjemena
- Istraživanje radi prevencije, rane detekcije i kontrole *X. fastidiosa* kod domaćina i prenosnika
- Prenosnici u trouglu patogen - domaćin - okruženje kod najčešćih oboljenja stoke
- Stočarstvo za povećanu otpornost i efikasnost - analiza karakteristika vrsta i njihova veza sa uzgojem na agro-ekološki način.
- Poboljšanje mediteranske akvakulture upotreborom novih, štedljivijih tehnologija
- Razvoj održivih imanja za gajenje mahunarki i agro-prehrambenih lanaca
- Istraživanje glavnih faktora koji utiču na demografiju farmi
- Opasnosti od hrane na koje mogu da utiču aktivnosti potrošača
- Uticaj ishrane, metabolizma, mineralnog balansa i dodataka hrani na povezanost crijeva-mikrobiote-mozga

# KONKURS

## Plavi rast (BG)

HORIZON 2020





## Plavi rast KONKURS

€ 129 miliona iz različitih segmenata Horizonta 2020 za:

- Demonstracija inovativnog potencijala okeana, približavajući tehnologije tržištu
- Obezbijediti zdrav okean radi zdravlja ljudi
- Iskoristiti šanse integrisanih strategija za morsko područje (Mediterana i Arktika)



# Plavi rast - OBLASTI



# Plavi rast ŠIRE TEME - sažetak

## Impuls inovacijama za nove aktivnosti plavog rasta

- Integrisane krupne bio-rafinerije za biomasu algi
- Specijalizovani koncepti plovila sa visokom dodatom vrijednošću
- Višestruka upotreba marinskog prostora okeana, priobalja i udaljenih zona:
  - Pravna pitanja i zaštita životne sredine
  - Tehnologije
- ERANET sufinansiranje Marinskih tehnologija

## Povezivanje zdravih okeana i mora sa zdravljem ljudi

- Interakcija između ljudi, okeana i mora
- Plave i zelene inovacije za čiste obale i mora
- Inovativna održiva rješenja za unapređenje sigurnosti i hranjivih svojstava morskih plodova

## Arktička dimenzija

- Integrisani sistem osmatranja Arktika
- Uticaj promjena na Arktiku na klimu sjeverne hemisfere
- Uticaj klimatskih promjena na arktički permafrost i njegov socio-ekonomski uticaj, sa fokusom na priobalne zone

## Valorizacija basena Sredozemnog mora

- Ka integrисаном sistemu osmatranja Sredozemnog mora
- Podrška BLUEMED inicijativi: koordinacija marinskih i pomorskih istraživanja i inovacija u Sredozemlju

5 tema 57 M€  
HORIZON 2020

3 teme 21 M€

3 teme 40 M€



2 teme 11 M€



## Plavi rast – Očekivanja od projekata u 2016. g.

- Podizanje proizvodnje i ubiranja proizvoda morskih algi uz približavanje tržištu
- Razvoj i testiranje novih koncepta plovila i njihove opreme radi efikasnijeg saobraćaja / aktivnosti u obalnim područjima
- Barijere ko-lokaciji obalnih i priobalnih aktivnosti
- Integrisani sistem osmatranja Sredozemnog mora
- Umrežavanje finansirajućih organa za marinska i pomorska istraživanja u Sredozemlju

# Marinska i pomorska istraživanja u ostalim segmentima H2020

## Društveni izazovi:

- SC3 (Energija): 2 teme o energiji okeana u konkursu Konkurentna niskougljenična energija i pominjanje u još 8 drugih konkursa.
- SC4 (Saobraćaj): 2 teme o vodnom saobraćaju u konkursu Mobilnost za rast i pominjanje u još 6 drugih konkursa.
- SC5 (Klima): 4 teme u konkursu Klimatske usluge, uključujući okeanska mjerena, okeansku klimu, obalne zone i mora i okeane bez plastike.

**LEIT- NMBP** (Leadership in enabling and industrial technologies – Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing)

- Dvije teme o materijalima za zgrade i infrastrukturu, uključujući morsku, i biotehnološke šanse za industriju.

... I u ostalim relevantnim segmentima H2020

**KONKURS**

**Seoska renesansa**

**(RUR)**

HORIZON 2020





## Seoska renesansa **KONKURS** sa € 128 miliona za:



Korišćenje mogućnosti za impuls ruralnom razvoju i zaposlenju



Razvoj ruralnih i obalnih zona kroz nove teritorijalne pristupe i poslovne modele





# Seoska renesansa

## € 128 miliona za korišćenje izglednih šansi za impuls ruralnom razvoju i zaposlenju



**Investiranje u biznis:**  
**Novi poslovni modeli, novi lanci vrijednosti i bolja povezanost**




**Investiranje u ljudе:**  
**Impuls inovacijama, su-kreiranje i korišćenje znanja putem unapređenja vještina i inovacionih sistema**



**Investiranje u bolje donošenje odluka:**  
**Modernizacija politika i upravljanja kako bi se na održivi način iskoristili resursi naših teritorija**

# Oblasti seoske renesanse



# Seoska renesansa – ŠIRE TEME -sažetak

## Politike i upravljanje

- Teritorijalne interakcije: povećanje sinergije, prilagođavanje politika, podsticanje međusektorske saradnje:
  - ruralno-urbano
  - kopno-more
- Ka 2030: politike i alati za odlučivanje u svrhu integrisanog upravljanja prirodnim resursima
- Ekonomска корист од ekosistemskih usluga:
  - Voda za navodnjavanje i piće
  - Šumske ekosistemske usluge

## Lanci vrijednosti i poslovni modeli

- Sistemi diverzifikacije za isporuku hrane, stočne hrane, industrijskih proizvoda i ekosistemskih usluga
- Resursno efikasne i profitabline industrijske kulture na obodnim zemljištima
- Demonstracija integrisane logistike za primjene kod hrane i u ostalim primjenama
- Poslovni modeli za modernu ruralnu ekonomiju

## Inovacije i razvoj vještina

- Tematske mreže
- Eksperimentalne i ogledne farme
- Izgradnja budućeg naučnog i obrazovnog sistema
- Uloga savjetodavaca u AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System)
- Podrška EU zemljama sa niskim nivoom saradnje
- Optimizacija interaktivnih inovativnih projekata i politika za inovacije



## Seoska renesansa– Očekivanja od projekata 2016

- Izučavanje ruralno-urbanih veza, definisanje funkcionalnih područja
- Dobre prakse u menadžmentu pijaće vode
- Eksperimenti u diverzifikovanim sistemima uzgoja kultura
- Baza podataka o postojećim resursno-efikasnim industrijskim kulturama
- Izvodljivost integrisanih logističkih centara za biomasu
- Širenje naučnih saznanja u poljoprivredi ka proizvođačima
- Geo-referencijalni popis oglednih imanja, sa analizom efikasnih oglednih tehnika
- Poljoprivredni informacioni sistem – kako farmeri dolaze do saznanja

# KONKURS

**Bio-bazirane inovacije  
za održive proizvode i  
usluge  
(BB)**

HORIZON 2020



# Bio-bazirane inovacije za održive proizvode i usluge

## KONKURS

€27 miliona za:

- Impuls bio-baziranom tržištu (pr: kreirati više od 3% godišnjeg rasta u bio-baziranom hemijskom sektoru)
- Re-industrijalizovati EU putem novih bio-baziranih lanaca vrednosti, obezbjeđujući održivu biomasu

Aktivnosti u ovom konkursu dopunjuju se sa

Udruženom tehnološkom inicijativom za Bio-baziranu industriju 2016-17 (budžet oko € 300 miliona)





## Bio-bazirane inovacije - OBLASTI



# Bio-bazirane inovacije ŠIRE TEME - sažetak

## Obezbijediti ponudu održive bio-mase

- Strategije i alatke za uzgoj šuma
- Šumski proizvodni sistemi
- Podaci o bio-baziranim industrijama i proizvodima
- Cirkularna ekonomija – potencijal urbanog otpada

## Izgradnja bio-baziranih tržišta budućnosti


- Mobilizacija i uzajamno učenje
- Širenje regionalne dimenzije



## **Bio-bazirane inovacije za održive proizvode i usluge – Očekivanja od projekata - 2016**

- Dodavanje vrijednosti šumarskoj proizvodnji putem razvoja novih tehnologija za mjere u šumarstvu

# ERA-NET Programi sufinansiranja



## ERANET COFUND - program nacionalnih sufinansiranja - Javno-privatno partnerstvo u bioekonomiji


- A. – Organski uzgoj i proizvodnja hrane
- B. – Održiva proizvodnja i potrošnja hrane
- C. – Platforma znanja o intestinalnom mikrobiomu
- Marinske tehnologije

\* Ciljna grupa: Ministarstvo poljoprivrede

## SC2 doprinos ostalim konkursima

- **Poseban konkurs za MSP (mala i srednja preduzeća):**
  - "Kopno"- **58M€**: Stimulisanje inovativnog potencijala MSP za održivu i konkurentnu poljoprivrodu, šumarstvo, proizvodnju hrane i bio-baziranu proizvodnju (SME-Inst07)
  - "More" – **19,5M€**: Podrška MSP za razvoj – iskorišćavanje i tržišnu replikaciju inovativnih rješenja za plavi rast (SME-Inst08)
- **Horizontalne aktivnosti:**
  - **Iskorišćavanje potencijala gradskog organskog otpada** (Industrija 2020 i cirkularna ekonomija; CIRC-05 – 3M€)
  - **Krupni pilot projekat o inteligentnoj poljoprivrednoj proizvodnji** (Internet of Things; IoT-01 – Pilot 2 - 30M€)
  - **Brza staza do inovacija (Fast-track to innovation);**

## **Radni program je usmjeren na tri funkcionalna prioriteta**






## Otvorene inovacije

**Impuls privatnim investicijama u istraživanje i inovacije putem maksimalnog korišćenja EFSI (Evropski fond za strateške investicije) i InnovFin (EU fond za inovatore – kroz EIB i H2020)**

**Približiti istraživanja i inovacije tržištu putem opredjeljenja 1/3 budžeta malim i srednjim preduzećima, oglednim aktivnostima i finansijskim instrumentima**

**Širenje prihvatanja na regionalnom nivou**





## Otvorena nauka


- Open access podacima
- Odgovorno istraživanje i inovacije posebno kroz uključenje i ravноправност јена





## Otvorenost ka svijetu

Rješavanje izazova sa globalnim partnerima: Afrika,  
Jugoistočna Azija, Kina, Arktik



# Više-faktorski pristup (multi-actor) u RP2016-2017 Ključni elementi

- Opis u Uvodu RP str. 9-10
- Više-faktorski projekti odnose se na interaktivne inovacije
- Prevazilazi se zahtjev za diseminacijom i postojanjem odbora ključnih faktora
- Izvorno i dovoljno uključenje različitih faktora tokom čitavog projekta, od planiranja do oglednih aktivnosti
- Pokazuje kako će potrebe krajnjih korisnika biti zadovoljene projektom
- Značajno praktično znanje treba da je lako dostupno i razumljivo



# SC2 Konkursi 2016 - DATUMI

Objava	Način podnošenja		<u>Rokovi</u>	Obavještenja aplikantima	Ugovori
27 OCT 2016	Dvije faze (RIA sa nekim izuzecima)	1. faza	<b>17 Feb 2016</b>	May 2016	-
		2. faza	<b>13 Sept 2016</b>	Nov 2016	May 2017
	Jedna faza (IA, CSA, ERA Net)	Jedna faza	<b>17 Feb 2016</b>	May 2016	October 2016

# RP 2016/17 Društveni izazov 2 – ukratko

4 izazova

Povećati globalnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi mogla da prehrani 9 milijardi ljudi do 2050.

Aktivirati potencijale mora i okeana -70% Zemljine površine i dom za 50% poznatih vrsta

Povećati potencijal održivog rasta ruralnih zona i njihovu sposobnost da izdrže pristisne promjene

Povećati tržiste bio-baziranih proizvoda – godišnji rast od 3% i 90.000 novih radnih mesta u bio-baziranoj hemiji

4 cilja

Obezbijediti sigurnost hrane i ishrane putem unapređenja otporne i resursno efikasne primarne proizvodnje

Demonstrirati inovativni potencijal okeana, dovodeći tehnologiju do tržista

Unaprijediti inovativnost i poslovne mogućnosti ruralnih i obalnih područja

Re-industrijalizovati Evropu, kroz nove bio-bazirane lanci vrijednosti, obezbjeđujući održivu biomasu

4 konkursa

Održiva sigurnost hrane  
€431,5M

Plavi rast  
€129M

Seoska renesansa  
€128M

Bio-bazirane inovacije za održive proizvode i usluge  
€27M

4 rezultata

HORIZON 2020

Resursno efikasni lanci vrijednosti, klimatski inteligentna primarna proizvodnja, zdrava hrana

Inovacije za novi Plavi rast, zdravi okeani za zdravlje ljudi

Novo upravljanje, novi lanci vrijednosti i poslovni modeli, seoske inovacije i vještine

Održivo snabdijevanje biomasom, bio-bazirana tržista budućnosti



on

# Korisni linkovi

- [RADNI PROGRAM 2016-2017](#)
- [http://ec.europa.eu/research/participants/daa/ref/h2020/wp/2016\\_2017/main/h2020-wp1617-food\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/daa/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf)



# HORIZON 2020

## Hvala na pažnji!

Više informacija:

[www.ec.europa/research/horizon2020](http://www.ec.europa/research/horizon2020)

**Branka Žižić,**  
NCP podrška za oblast poljoprivrede  
Ministarstvo nauke  
[branka.zizic@mna.gov.me](mailto:branka.zizic@mna.gov.me)

